



BAKATISI BA SELEGAE BA IPONELA TETLELELO SEMMUSO YA POROFESHENALE




Jaaka karolo ya lenaneo la rona la tlhabololo ya metshameko, bakatisi ba le 15 ba selegae ba weditse borutegi jwa Laesense ya CAF C ya bona ya go katisa.

Katiso e ne ya neela batsaakarolo bokgoni le kitso go ya ka maemo a a amogetsweng a go katisa, go tshegetsatsa bokgoni jwa mongwe le mongwe le boleng jwa ditlhophatse selegae.

"Ka go tshegetsatsa bakatisi ka borutegi jwa semmuso, ga re nonotshe boikgantsho jwa baagi fela mme gape re dira dikao tse di tla rotloetsang dikokomana tse di latelang", ga rialo Qinisani Siveshe, Mookamedi wa Tiragatso ya Loago wa De Wildt Solar.

SED/EnD E E DIRISITSWENG KA KOTARA



KAMOGELO YA MOAMOGEDI YO MONTŠHWA WA BASARI

Lenaneo la rona la dibasari le tswelela go beeletsa mo baithuting ba selegae ka go tlaleletsa ka moamogeladiitshwanelo yo montšhwa, Didintle Mokgatle, yo o tseneng mo lenaneong ka Ferikgong.

Moagi wa morafe wa Mothotlung mo Mmasepaleng wa Selegae wa Madibeng, Didintle ga jaana o mo ngwageng wa bobedi wa dithuto tsa gagwe tsa go ya go dira Dipoloma ya Saense ya Kago kwa Yunibesithing ya Tshwane ya Thekenoloji (TUT).

Lenaneo le diretswe go tshegetsatsa baithuti ba ba nang le bokgoni ba ba senang matlalele a go tswelletsatsa dithuto tsa bone, ka go tsepamisana mogopolo mo go ba ba nngang mo diwateng tsa 17, 18, 19, 20, 21 le 35 tsa Mmasepala wa Madibeng. Ka go baya kwa pele dikarolo tse di jaaka Saense, Thekenoloji, Boenjenere, Dipalo, Kgwebisano le Dithuto tsa Tlhabololo, le tse dingwe, maitlhomano a thusa go aga setlhophatse sa baitseanape ba



ba nang le bokgoni ba ba ka nngang le seabe se se nang le bokao mo baaging ba bone le mo ikonoming ka kakaretso.